

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-790
Podgorica, 10. april 2017. godine

Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОДГОРИЦА

Примљено: CRNA GORA 2017
Одр. SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	01/20/183/1	20	17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	33/17/12		
VEZA:			
EPA:	138 XXVI		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. marta 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **mr NIKOLA VUKIĆEVIĆ**, generalni direktor Direktorata za budžet.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

PREDLOG

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Član 1

U Zakonu o igrama na sreću („Službeni list RCG“, broj 52/04 i „Službeni list CG“, br. 13/07 i 61/13), poslije člana 78 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 78a

Odredba člana 15 st. 2, 3 i 4 ovog zakona i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11) prestaju da važe 31. decembra 2017. godine.

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, imenovana na osnovu Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11) prestaje sa radom 31. decembra 2017. godine.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koja spada i regulisanje sistema priređivanja igara na sreću.

II Razlozi za donošenje zakona

Predlogom Zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću vrši se usaglašavanje važećeg Zakona o igrama na sreću sa Zakonom o nevladinim organizacijama, kako bi se na detaljan i precizan način definisalo pitanje finansiranja planova i programa nevladinih organizacija.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske Unije, kao ni ratifikovane međunarodne konvencije sa kojima je potrebno uskladiti Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta

Članom 1 se predlaže da se doda novi član kako bi se važeći Zakon o igrama na sreću usaglasio sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Sredstava od koncesionih naknada od igara na sreću, koja su prihod budžeta Crne Gore, biće usmjerena na finansiranje planova i programa nevladinih organizacija, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Takođe, ovim članom se definiše da Uredba o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ("Službeni list CG", broj 42/11) i Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, imenovana na osnovu Uredbe prestaju da važe od 31. decembra 2017. godine.

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

**PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU IZ ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
(„Službeni list RCG“, broj 52/04 i "Službeni list CG“, broj 13/07, 73/10, 40/11, 061/13)
ODREDBAMA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU**

Član 15

Koncesione naknade od igara na sreću, utvrđene ovim zakonom, pripadaju budžetu Crne Gore.

Sredstva iz stava 1 ovog člana, u visini od 60%, koristiće se za finansiranje planova i programa organizacija koje:

- se bave socijalnom zaštitom i humanitarnom djelatnošću;
- se bave problemima i zadovoljavanjem potreba lica s invaliditetima;
- doprinose razvoju sporta;
- se bave kulturom i tehničkom kulturom;
- se bave vaninstitucionalnim obrazovanjem i vaspitanjem djece i omladine;
- doprinose borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

Sredstva iz stava 2 ovog člana koristiće se za finansiranje planova i programa nevladinih organizacija u visini od najmanje 75%.

Bliže kriterijume za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda iz stava 2 ovog člana utvrđuje Vlada.



Crna Gora
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОДГОРИЦА

Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Primalo	07.03.2017	Priloga
Opis		
02-1543/		

Br. 01-242/2

Podgorica, 06. III 2017.

MINISTARSTVO FINANSIJA
Gospodin Darko Radunović
Ministar

Uvaženi gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 02-1543 od 3. februara 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

S poštovanjem,



Aleksandar Andrija Pejović

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

		Identifikacioni broj Izjave	MF- IU/PZ/17/04
1. Naziv nacrt propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on The Games of Chance		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis:			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
- Sektor/odsjek	Direktorat za finansijski sistem i unapredjenje poslovnog ambijenta		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Bojana Bošković, tel. +382 20 245.589 bojana.boskovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Aleksandra Popović, tel. +382 20 224 454 aleksandra.popovic@mif.gov.me		
b) Pravno lice sa javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa:			
- Naziv pravnog lica	Uprava za igre na sreću		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Direktor Uprave za igre na sreću Milena Savović-Baptista, tel. +382 20 265 438 milena.savovic@uis.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Milena Savović-Baptista, tel. +382 20 265 438 milena.savovic@uis.gov.me		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis:			
- Organ državne uprave:	Uprava za igre na sreću		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis:			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period:	2017-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje:	/		
- Rok za donošenje propisa:	/		
- Napomena:	Donošenje Zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			



a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnim tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	
/	
9. Navešti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navedi da li je nacrt propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu)	
Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
 Datum: _____	 Datum: _____

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/17/04		MF-IU/PZ/17/04		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću		Proposal for the Law on amendments to the Law on The Games of Chance		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti